



2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1	Tekanyetso ya motheo e hlophiswang sekolong. E lokela ho etswa kotareng ya 1. Matsatsi a 1-3. Dintlha di nkuwa e le hore ho be le bokgoni ba ho tseba dikgeo tse iponahatsang tsa ho ithuta. Tlhalisoleseding ena e lokela ho sebediswa ho tsebisa mesebetsi e latelang ya ho ruta le ho ithuta.			
2	<p>Ho mamela palekgutshwe/ ho mamela temakutlwisiso</p> <p>Mawa a ho mamela le ho bua/ ho mamela palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mehopollo ya sehlooho le dintlha tse tshehetsang ho tswa ho palekgutshwe Arolelanang mehopollo, boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya mehopollo Qolla dithekiniki tse fehang le ho susumetsa moo ho hlokahalang Araba dipotso 	<p>Tema ya dingolwa:</p> <p>Dipalekgutshwe</p> <p>Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, Boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tsepamisa maikutlo ho kutlwisiso (mawa a ho bala):</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikgokahano le ho akanya Araba dipotso Akanya ka moelelo Kgutsufatsa (sebopeho sa seratswana) <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a ho bala) <p>Ka mora ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwane le ho fapana ha dintho, ho lekola)</p>	<p>Ngola tekolobotjha ka palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho, setaele, Sepheo sa bamamedi le maemo Morero le moelelo Momahano ya seratswana Kgetho ya mantswe <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho ngola tekolobotjha o itshtlehileng ho tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</p> <p>Bongwe le bongata, makgethi, papiso, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Lekgathe le jwale, Lekgathe lefetile</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Ditumatshwano, maele</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mamela le ho buisana ka thothokiso: Mawa a ho mamela le ho bua Mamela le ho buisana ka thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Arolelana mehopolo le boiphihlelo ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo Araba dipotso Hlalosetsa motswalle hore hobaneng o ratile thothokiso e itseng (tseo o di ratile/ le tseo o sa di ratang ka thothokiso) <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (thothokiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehalo, tlhahiso ya lentswe, qapodiso, dipolelwana, motsamao wa mahlo Ela hloko matshwao a puo Sebedisa puo ya mmele e loketseng 	<p>Tema ya dingolwa: Dithothokiso Makgetha a sehlooho a thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, Mekgabisopuo/ karaburetso, Raeme, morethetho Sebopeho sa kante sa thothokiso, mela, diratswana, Moelelo wa bonono, maikutlo mookotaba le molaetsa <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Ka mora ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwane le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Ho bala/ ho shebisisa bakeng sa kutlwisiso – Tema e bohawang: khatunu/ khomikhi Sebopeho, dipudula tsa puo, ponahatso ya motsamao wa sefahleho, puo ya mmele, boemo, motsamao, matshwao a puo, kgetho ya mantswa, mokgabiso-puo, maikemisetso a motaki wa metlae (mokhathunu).</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho mawa a ho utlwisisa nakong ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Ho akanya moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang ka bokgoni ba tsebo ya mantswa 	<p>Ho ngola ha boiqapelo: Ho ngola thothokiso Melao ya diratswana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa seratswana Sebedisa makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho Kgetho ya mantswa le puo ya bonono <p>Ngola thothokiso Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemo ba lentswe: Poeletso ya maetsi, maemedi, marui le diatikile Moelelo wa lentswe: Raeme, mantswa a adimilweng/ maadingwa, maele le dikapolelo, poeletsomodumo, papiso, tshwantshiso Matshwao a puo: Kgutlo, feelwane Mopeleto: Tshebediso ya bukantswe, dipaterone tsa mopeleto, melao ya mopeleto</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Tsa molomo HO BALLA HODIMO (Matshwao a 20) (Qala ka mosebetsi ona ka kotara ya pele mme o phethele kotareng ya bobedi ha matshwao a rekotwa).</p>				

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Temakutlwisiso e mamelwang. Seratswana sa padi</p> <p>Hlalosa mokgwa wa ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola dintlha • Araba dipotso <p>Buisanang ka padi eo baithuti ba ileng ba rutwa ka yona ketsahalang e fetileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qolla baphetwa • Buisanang ka mookotaba • Buisanang ka maikutlo <p>Ho balla padi hodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlalosa baphetwa bao ho buuwang ka bona • Buisanang ka sehlooho • Buisanang ka maikutlo 	<p>Tema ya sengolwa: Seratswana ho tswa ho padi</p> <p>Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baphetwa, kgodiso ya baphetwa (semelo sa baphetwa), poloto, kgohlano • Boitshetleho, tikoloho • Mopheti, mookotaba <p>Ho tsepamisa kutlwisong (mawa a ho bala):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akanya • Ho hokahanya • Hlokomela <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Ho hlalisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Ka mora ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintlo, ho lekola) <p>Ho bala/ ho shebisisa bakeng sa kutlwisiso:</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding mabapi le mehato ya tshebetso ya dipatlisiso</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho mawa a ho bala ka kutlwisiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Araba dipotso • Ntlha le mohopolo • Akanya thaloso ya mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe 	<p>Ngola moqoqo wa thaloso/ ho tebisa maikutlo. (Seratswana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melao ya seratswana • Polelo ya sehlooho ya seratswaneng • Dintlha tsa sehlooho le tse tshehetsang • Tatelano e utlwalang/ e • nepahetseng ya diratswana • Makopanyi bakeng sa ho tlisa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, (bolelele le dibopeho) <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ngola pale e ipapisitseng le boiphilelo ba hao</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswe:</p> <p>Dihlongwapele, dohlongwanthao, metso, lehokedi, matswelli</p> <p>Boemo ba dipolelo:</p> <p>Moetsi le moetsuwa, lehokedi</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto:</p> <p>Tshebediso ya bukana ya mantswe, mekgwa ya mopeleto, melao ya mopeleto</p> <p>Tlhaloso ya lentswe:</p> <p>Mahlalasonngwe, malatodi</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Ho mamela palekgutswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mehopolu e ka sehloohong le e tshetsang ho tswa palekgutshweng Ngola dinoutsu Arolelana mehopolu le tsebo le ho bontsha kutlwisiso ya makgetha a palekgutswa <p>Ho pheta pale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pheta diketsahalo ka tlhahlamano e nepahetseng Bolela mabitsa a baphetwa ka nepo Hlahisa molanako 	<p>Tema ya dingolwa: Dipalekgutshwe</p> <p>Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa, jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baphetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa (semelo sa baphetwa), poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tsepamisa maikutlo ho kutlwisiso (mawa ho bala):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho tloisa mahlo le ho okola Ho bala ka botebo Lekola Akanya ka moelelo le diqeto Ntlha le mohopolu Moelelo wa mantswa <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Ka mora ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwane le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Temakutlwisiso e balwang: Ho ngola kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruta mehato ya ho ngola kgutsufatso <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho Tshebediso ya puo <p>Mawa a ho Bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tloisa mahlo bakeng sa dintlha tsa sehlooho le dintlha tse tshetsang Ho arola dintlha tsa sehlooho ho dintlha tse tshetsang 	<p>Ho ngola moqoqo phetelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao ya seratswana Polelo ya sehlooho ya seratswana Mohopolu wa sehlooho le e tshetsang Tatelano e utlwalang ya diratswana Makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho <p>Ho tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo Ho etsa mokgwaritso/ boitukisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola moqoqo bakeng sa tekanyetso</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentse: Mabitsohohle le mabitsobitso.</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo Polelonolo, lekgathe le jwale le lekgathe lefetile</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, kgutlwana, kgutlwanafeelwana, tlhaku e kgolo le tlhaku e nyane</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Ho hlalosa mohopolo wa sehlooho ka mantswe a hao Latelanya dipolelo le ho sebedisa makopanyi le mahokelo a utlwahalang ho di hokahanya hore e be tema 		
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2: HO NGOLA <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (kotara ha e ntse e tswella) Moqoqo Phetelo/ Thlaloso (Matshwao a 30) 				
9-10	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho mamela le ho buisana ka ditaba tsa hona jwale tse itshetlehileng ho masedinyana/ dikoranta le diatikele tsa makasine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho sebedisa puo e/ e fehlang maikutlo/ e susumetsang Etsa dikgakollo Ho tsitlallela melao Puo ya mmele e loketseng Selelekela se hohelang le qetelo e matla Sepheo, sehlopha se tobilweng le maemo <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ le ho sa hlophiswang hwa atikile ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentse Ho hlokomela matshwao a puo hore o tle o be le ditlamorao tse ntle Puo e loketseng ya mmele 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa tlhahisoleseding (Sebedisa tema e kang atikele ya koranta/ diatekele tsa makasine/ dipuo tse ngotsweng) Tsepamisa ho ho bala ka kutlwisiso (Mawa a ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola ditema ho fumana moelelo wa sehlooho Ho tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse tshehetsang Etsa dikakanyo Ntlha le mohopolo Ntlhakemo ya mongodi Fumana moelelo wa mantswe a sa tlhwaehang le ditshwantsho Puo ya semmuso le e seng ya semmuso/ moelelo o hlalotswang Mekgabisopuo/ dikapuo 	<p>Ditema tsa kgokahano: Ditema tse telele le tse kgutswane: Ngola lengo la semmuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokeho tsa sebopelo, setaele Baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo Momahano ya seratswana Kgetho ya mantswe <p>Ho tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa mokgwaritso/ boitukisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola lengolo o latela tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemo ba lentse: Mabitsokgopolo, mabitsohohle, leemedi Makgethi, papiso, dikgato tsa papiso Boemo ba polelo: Tatelano, tatelano ho ya ka bohlokwa, seratswana sa thaloso, puo e susumetsang le e fehlang maikutlo, leeme, dikgopolo-tabo, makgetha Boemo ba lentse: Mahlosongwe, malatodi, moelelo o pepeneneng/ totobetseng, moelelo wa bonono/ patehileng Matshwao a puo: Matshwao a qotso, matshwao a makalo, feelwana, kgutlo, matshwao a potso</p>
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO A 60) HO ARABA DITEMA: <ul style="list-style-type: none"> Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Tema e bohuwang (Matshwao a 10) Kgutsofatso (Matshwao a 10) Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 				

MESEBETSI YA TEKANYETSO E AKARETSANG			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ditema kutlwisiso Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolwa tse hlwauweng Ho bala le ho boha 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahanyo Meqoqo Ho ngola ka ho iqapela Ho ngola le ho nehelana 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 7 KOTARA YA 1			
MOSEBETSI WA TEKANYENTSO YA SEMMUSO WA 1: Mosebetsi tsa molomo <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (Matshwao a 20) Mosebetsi ona o lokelwa ho etswa kotara ya 1 e ntse e tswella ho fihlela o qetellwa ho rekotwa kotareng ya bobedi	MOSEBETSI WA TEKANYENTSO YA SEMMUSO WA 2 Ho ngola <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (Matshwao a 30) Moqoqo phetelo/ Tlhaloso E ngolwa ha kotara e ntse e tswella	MOSEBETSI WA TEKANYENTSO YA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO A 60) HO ARABA DITEMA: <ul style="list-style-type: none"> Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Tema e bohuwang (Matshwao a 10) Kgutsufatso (Matshwao a 10) Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Temakutlwisiso e mamelwang: Sebedisa setshwantsho se bohawang jwaloka phoustara/ papatso/ nehelano ya ditaba tsa thelevishene Latela tshebetso ya ho mamela: Pele ho ho mamela: tsebisa baithuti ka boemo ba ho mamela Nakong ya ho mamela – ho botsa, ho lemoha, ho nyalana, ho ngola dintlha, ho hlalosa Kamora ho ho mamela – latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se buile ka sona, jj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akaretsa nehelano ka molomo • Etsa diqeto <p>Ho balla hodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modumo sehalo • Tlhahiso ya lentswe • Qapodiso • Polelwana qotso • Ho sheba baamohedi ba ditaba • Matshwao a puo • Puo ya mmele e loketseng 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso: Sebedisa tema e ngotsweng le/ kapa ya ditshwantsho jwaloka Papatso/ Phoustara/ Nehelano ya ditaba tsa thelevishene Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa • Ho bala ka botebo • Ho etsa dikakanyo (baphetwa, tikoloho, sebaka, molaetsa) • Akanya tlhaloso ya mantswa a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswa • Puo e fehlang maikutlo • Puo ya semmuso/ puo eo e seng ya semmuso 	<p>Ngola tema ya kgokahano, etsa papatso/ phoustara/ nehelano ya ditaba tsa thelevishene (Kgetha e le nngwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhoko tsa sebopeho • Sepheo, baamohedi ba hlwauweng le maemo • Kgetho ya mantswa le popo ya dipolelo <p>Dikarolo tse bonahalang tse jwaloka: mofuta wa mongolo le boholo ba ona, dihlooho, matshwao le mmala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo e fehlang/ Puo e susumetsang <p>Ho latela tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala • Ho kgwaritsa • Ho boeletsa • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape le ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng. Boemo ba lentswe: Mabitsobitso, botona le botshehadi, bonngwe le bongata, makgethi a hlalasang Boemong ba polelo: Puo-mmui le puopehelo, polelonolo le polelomararane Moelelo wa lentswe: Mahlalasangwe, malatodi, moelelo o tobileng le moelelo wa bonono Matshwao a puo le mopeletso: Dikgutlwana le feelo Tshebediso ya bukantswe</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Puisano ya sehlopha/ phaposi mabapi le ho fana ka ditaelo kapa ho latela mehato ya tsamaiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgethang sehlooho • Arolelanang mehopolo • Fananang sebaka mme le mamele ka hloko • Tlatsa dikgeo <p>Ho bua ho hlophisitsweng/ ho bua ho sa hlophiswang kamoo o ka latelang ditaelo kapa mehato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamisa maikutlo kgethong ya mantswa le dipolelo • Tshebediso ya sehalo, lebelo le puo ya lentswe • Tshebediso ya dikarete nakong ya nehelano • Tshebediso e nepahetseng ya puo ya mmele 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso: Bala tema ya ditaelo e jwaloka resepe/ ho fana ka ditshupiso jj.</p> <p>Ho tsepamisa kutlwisisong (Mawa a ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Etsa dikakanyo <p>Latela tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Thothokiso Makgetha a bohlokwa a thothokiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho sa kahare sa thothokiso • Mekgabo puo/ karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa kantle sa thothokiso,, mela, diratswana, setaele le ka moo thothokiso e ngotsweng ka teng • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa • 	<p>Tema e kgutshwane ya kgokahano: Ngola tema ya kgokahano jwaloka ho sebedisa sesebediswa sa ho sebetsa, ho hlophisa dijo, ho lokisa ntho e robhileng.jj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho se loketseng • Tsepamisa maikutlo ho baamohedi ba ditaba ho sebopeho le moelelo wa taba • Momahano ya seratswana • Sebedisa kgetho ya mantswa a loketseng le popo ya polelo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala • Ho kgwaritsa • Ho boeletsa • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape le ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Boemo ba lentswe Mahlalosi, nako, sebaka le mokgwa Makgethi: a palo</p> <p>Boemong ba polelo: Boetsi le boetsuwa</p> <p>Tihaloso ya lentswe: Maele le dikapolelo</p> <p>Matshwao a puo: Tlami, apostrofi Tshebediso ya bukantswe</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1 – TSA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matshwao a 20) • Titjhere o tshwanetse a be a se a qadile ka mosebetsi ona kotareng ya pele, ho etsetsa hore bana ba be ba lekotswe kaofela mafelong a Kotara ya Bobedi) 				

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema-kutlwisiso e mamelwang: Mamela padi e kgethilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlahisa tshebetso ya ho mamela Nka dinoutsu Araba dipotso <p>Latela tshebetso ya ho bala: Pele ho ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlahisa baithuti ho maemo a ho mamela <p>Nakong ya ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho botsa, ho lemoha, ho nyalana, ho ngola dintlha, ho hlahosa. <p>Ka morao ho ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> Latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se buile ka sona, jji. . 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso Bala sengolwa: Padi e qotsitsweng Makgetha a bohlokwa a dingolwa: Jwalo ka baphetwa, kgodiso ya baphetwa (semelo sa baphetwa), poloto, kgohlano, boitshetleho, tikeloho, mopheti, mookotaba</p> <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola, ho tlovisa mahlo Ho bala ka botebo Etsa dikakanyo (baphetwa, tikeloho, sebaka, molaetsa) Akanya tlhaloso ya mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe Puo e amang/ fehlang maikutlo <p>Akaretsa/ kgutsufatsa tema Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso ya tema le/ kapa tema e bohuwang jwaloka di-khathunu/ seterepe sa khomiki Sebopeho, dibudulwana tsa puo, tshebediso ya motsamao wa sefahleho, puo ya motsamao wa mmele, matshwao a puo, kgetho ya mantswe, moelelo wa bonono, maikemisetso a mokhathunu</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Tsebisa/ hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho bontsha phapang, ho lekola) 	<p>Tema ya dikgokahano: Ngola tekolobotjha ya buka/ lengolo la semmuso ho mongodi/ mophatlalatsi) Sebedisa molao wa seratswana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelo ya sehlooho ya seratswana Dintlhakgolo le mehopolole e tshhehetsang Tatellano ya diratswana Makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo botelele le sebopeho <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rala Ho kgwaritsa Ho boeletsa Ho hlaola diphoso Ho bala hape le ho nehelana <p>Tema ya dikgokahano: Ngola tekolobotjha ya buka/ lengolo la semmuso ho mongodi/ mophatlalatsi</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng. Boemo ba lentswe: Mabitsomamarane, maetsi moetsuwa, makgethi a bontshang papiso, dikgato tsa papiso Boemong ba polelo: Moetsi le moetsuwa, lehokedi le leetsi, polelonolo, lekgathe lejwale, lekgathe lefetile Tlhaloso ya lentswe: Mahlalosanngwe, malatodi/ matobani, moelelo wa bonono le puo e fehlang maikutlo Matshwao a puo: kgutlo, feelwane, letshwao la makalo, letshwao la potso Tshebediso ya Bukantswe</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 4: <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola tema ya kgokahano (Matshwao a 10) (tse kgutshwane tse 2 kapa e telele e le 1 (Matshwao a 10)) • E ngoiwe pele ho Teko ya Phupjane e Laolwang 				
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Temakutlwisiso e mamelwang kamoo o ka tlatsang foromo/ pampiri ya dipotso Ho tlwaetsa tshebetso ya ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho nka dinoutsu • Ho araba dipotso <p>Mefuta e fapaneng ya puisano ya molomo mabapi le tshebediso ya foromo/ dipotso</p> <p>Diforamo, dipuisano tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgethang sehlooho • Arolelanang mehopollo • Fananang sebaka mme le mamele ka hloko • Tlatsa dikgeo • Sebedisa matshwao a puo ho ntshetsa pele puisano 	<p>Tema ya tlhahisoleseding: Bala tema ka moo o ka tlatsang foromo (ho tlatsa foromo ya kopo/ tlhahisoleseding ya botho/ tlhahlobo tekolo/ foromo ya marang-rang, jj.) bohlokwa ba pampiri ya dipotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhahisoleseding e hlokahalang • Tshebediso ya puo • Saena <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlovisa mahlo • Etsa dikgokahanyo • Araba dipotso • Tlhokomediso le ho hlakisa • Tlhaloso ya mantswa <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, bontsha phapang, tlathhobo) <p>Ho Bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso: Ho ngola kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlovisa mahlo • Kgutsufatso • Ho ipopela setshwantsho bakeng sa kutlwisiso • Ho etsa dikakanyo • Tlhaloso ya mantswa 	<p>Tema ya dikgokahano ho tlatsa foromo pampiri ya lenane la dipotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo • Fana ka tlhahisoleseding e nepahetseng ya foreimi • Sebedisa puo e nepahetseng <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala • Ho kgwaritsa • Ho boeletsa • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape le ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Boemo ba lentswe: Mabitsohohle, mabitsokgoboka, mahlalosi a mokgwa le nako, makgethi</p> <p>Boemong ba polelo: Polelwanabitso, polelwanakgethi le polelwanathalosi, polelo kopane le polelo mararane</p> <p>Matshwao a puo: Mahlalosanngwe, malatodi, dihomonime – meeelomengata</p> <p>Matshwao a puo: Letshwao la potso, elepsisi, tlhaku e kgolo, tlami</p> <p>Dikgutsufatso – Dikgutsufatso tsa mabitsobitso, kgutsufatso ya lebitso le letelele, diqotso kwahelo, ho kgutsufatso</p> <p>Tlotlontswa boemong: Ho lokisa diphoso tsa thutapuo mosebetsing wa baithuti</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 5: TEKONG YA PHUPJANE E LAOLWANG HO ARABA TEMA (MATSHWAO A 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya dingolwa/ tema eo e seng ya dingolwa (Matshwao a 20) • Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 			

MESEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO (Tekanyetso e tswelang bakeng sa ho ithuta)			
Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi e fapaneng ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang • Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng hodima ho e hlophisitsweng bakeng sa nako ya kgwedi tse tshelletseng 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho bopa diratswana • Ditema tsa dikgokahanyo • Moqoqo • Ho ngola ka boiqapelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo • Mesebetsi e fapaneng ya tshebediso le melawana ya puo

KEREITI YA 7SESOTHO PUO YA LAPENG KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA SEMMUSO: KOTARA 2

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Tsa molomo: Ho balla hodimo (Matshwao a 20) Matitjhere a qala tshebetso ena kotareng ya 1 mme ba etsa bonnete ba hore baithuti ba hlalubuwe kaofela pheletsong ya kotara ya 2)	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 4: <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano: (Tse 2 tse kgutshwanyane kapa e le 1 e telelele) • Mesebetsi ona o ngolwe pele ho teko e laolwang 	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 5 TEKONG E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao a 60) Potso 1: Tema ya dingolwa kapa eo e seng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
--	---	---

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 3)

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mamela le ho bua ka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Nka karolo dipuisanong tseo e seng tsa semmuso tsa tshwantshiso Sebelisa rejisetara e nepahetseng Sebedisa puo e nepahetseng Boloka puisano Araba dipotso <p>Latela tshebetso ya ho mamela:</p> <p>Pele ho ho mamela Hlahisa baithuti maemong a ho mamela.</p> <p>Nakong ya ho mamela – ho botsa, ho lemoha, ho nyalanya, ho ngola dintlha, ho toloka</p> <p>Ka mora ho mamela Latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se se buileng, jj. Akaretsa Etsa diqeto</p> <p>Ho Balla hodimo (tshwantshiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Modumo, tlhahiso ya lentswe Ho bitsa mantswa, hlahiso ya lentswe Ho sheba baamohedi ba ditaba Ela hloko matshwao a puo Sebedisa puo e nepahetseng ya mmele 	<p>Tema ya Sengolwa: jwalo ka terama ya batjha/ terama ya seyalemoya</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a bohlokwa a sengolwa jwalo ka mophetwa, sebopeho, poloto, kgohlano, tikoloho, mookotaba, mopheti, sehlooho Tsepamisa kutlwisisong (mawa a ho bala) Etsa dikgokahano Araba dipotso Ho beha leihlo le ho hlakisa Akaretsa Kopanya Hlahlobisa <p>Thothokiso Makgetha a sehlooho a thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, dikapuo/ setshwantsho, molaetsa, morethetho Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, tema, maikutlo Setaele le tjhebahalo ya thothokiso Maikutlo Moelelo wa bonono Mokootaba le molaetsa <p>Mokgwa wa ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamora ho bala (Araba dipotso, bapisa, bontsha kgohlano, hlahloba) 	<p>Ditema tse telele mohl. puisano/ puisano e ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho, setaele Sepheo sa bamamedi ba ditaba le maemo Kgetho ya mantswa Tshebediso e nepahetseng ya puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba lentswe: Mabitsobitso, bonngwe le bongata, makgethi, papiso, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo: Polelo mararane e nang le dipolwanakhethi, puo pehelo le puo sebui.</p> <p>Moelelo wa lentswe: Metso ya mantswa</p> <p>Matshwao a puo: Dikgutlwana, matshwao a qotso, Kgutlwana, letshwao la potso</p>

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa porojeke. dihlooho tse lokelang ho buisanwa le ho hlalosa ka phaposeng Mamela mme o bue ka seo e leng dipatlisiso/ mokgwa wa ho etsa dipatlisiso ho latela mofuta wa sengolwa le sehlooho se sisintsweng</p> <p>Ho mamela le ho ngola dintlha ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhahisoleseding ka porojeke • Mekgahlelo e fapaneng ya porojeke • Hlalosa le ho hlakisa dipatlisiso • Hlalosa hore na dipatlisiso di lokela ho etswa jwang • Etsa dipotso tsa dipatlisiso tse 2-3 • Bontsha mehloodi • Botsa le ho araba dipotso • Arolelana maikutlo le mehopolole ho kgetha 	<p>Bala bakeng sa tlhahisoleseding ho latela dihlooho le dingolwa tse thehilweng. Baithuti ba kgetha sehlooho/ Sengolwa, ba qala ho bala le bokella mehloodi le disebeliswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tlhahisoleseding ya dipatlisiso e tla tliswa sekolong • Hlophisa tlhahisoleseding e tla sebediswa bakeng sa karolo e ngotsweng <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, tlodisa mahlo, bopa setshwantsho sa monahano • Ho bala ka botebo • Ho etsa dikakanyo • Moelelo wa mantswe a/ dipolelwana tse ntjha • Maikutlo a mongodi • Ntlha le mohopolole • Moelelo o hlalolang <p>Tema ya sengolwa: Tshomo Ruta makgetha a bohlokwa tema ya sengolwa: jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baphetwa, semelo sa mophetwa, poloto • Kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mophethi, mookotaba <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa ho tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamora ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Ngola dinoutsu/ akaretsa tlhahisoleseding/ theha mmapa wa mehopolole ka diphuputso. Sebedisa mofuta e fapaneng ya tlhophiso ya ditshwantsho (dinoutsu/ kakaretso/ mmapa wa monahano) ho hlophisa dipatlisiso tsa porojeke. Mokgwa wa ho ngola mehloodi (Mohato wa 1)</p> <p>Dihlooho tse fapaneng di hloka mofuta e fapaneng ya tlhophiso ya ditshwantsho. Kgetha le ho etsa diforeimi tse nepahetseng ho tshehetsa mofuta wa sehlahiswa se tla hlahiswa.</p> <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tlhahisoleseding e nepahetseng • Ngola ka mantswe a hao • Kgetha le ho etsa foreimi e loketseng ya mofuta wa sehlahiswa o tla hlahiswa • Sebedisa dibopeho le melawana ya puo e nepahetseng • Sengolwa se seng le se seng se tla hlalosa puo e nepahetseng e tla sebediswa bakeng sa porojeke <p>Ngola dipatlisiso (mmapa wa monahano) wa porojeke le ditshupiso le mehloodi</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Mantswe a matjha le dipolelwana jwalo ka ha di hloka dihloohong tse fapaneng.</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Puo, makgathe, mofuta ya dipolelo, mofuta ya diratswana, lentswe, dikarolo tsa puo</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Moelelo o pepeneng/ totobetseng le moelelo wa bonono, moelelo wa lentswe, moelelo o hlalolang, puo ya bonono, puo e hlokolosi, kgetho ya tlontlontse</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Paterone ya mopeleto Tlontlontse maemong jwalo kaha hloka hloka ke mofuta wa tema e tla hlahiswa</p>
4	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA HA POROJEKE YA BOIQAPELO Mohato 1: Diphuputso (Baithuti ba etsa diphuputso ka porojeke) (Matshwao a 20)</p>			

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mamela mme o bue ka mosebetsi wa ho ngola wa porojeke (Mohato wa 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola dintlha • Botsa dipotso • Utlwisisa diphetho tse lebelletsweng tsa sehlooho ka seng 	<p>Bala tlhahisoleseding e bokeletsweng bakeng sa dipatlisiso tsa porojeke Sebedisa diphuputso (dinoutsu/ kakaretso/ mmapa wa monahano) ho lokisetsa karolo e ngotsweng ya porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utlwisisa melao e hlokalang ho phethela porojeke • Lhute dirubriki tsa porojeke le ho utlwisisa ditlhoko tsa tekanyetso <p>Tema ya sengolwa: Tshomo/ Tshwantshiso (terama) Ruta makgetha a bohlokwa a dingolwa: jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mophetwa, semelo sa mophetwa, mookotaba, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, molaetsa, mopheti, mehlooho <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamora ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Ngola/ taka/etsa mosebetsi o ngolwang wa sehlooho se kgethilweng Mohato 2: Ho ngolwa ha porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho le makgetha a nepahetseng • Hlophisa dikahare (mmapa wa monahano) • Dintlha tsa sehlooho le tse tshhehetsang • Diratswana/ molao wa ditshwantsho • Tswelopele e utlwalang ya diratswana/ mehopolu ho nnetefatsa momahano • Moralo ho hlophisa mehopolu o momahaneng <p>Tsepamisa maikutlo ho tse latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala (diphuputso) • Ho kgwaritso (ho e tsa mokgwaritso le dibopeho/ sebopeho) • Ho boeletsa (bala le ho lokisa diphoso) • Ho nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng sa porojeke o bopilweng/ ngotsweng hantle 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba lentse: Jwalo ka se lebelletsweng ke sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke. Mosebetsi wa boemo ba polelo: Jwalo kaha ho lebelletse ke mofuta wa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke Tlhaloso ya lentse: Jwalo kaha ho bontshitswe ke mofuta wa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke Matshwao a puo le mopeleto Paterone ya mopeleto Tlotlontse e maemong Ho lokiswa ha thutapuo ya mosebetsi wa baithuti</p>
6	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6, HO NGOLWA HA POROJEKE YA BOIQAPELO MOHATO 2: HO NGOLA ()(Baithuti ba nka karolo ho ngoleng ha POROJEKE ya bona) (MATSHWAO A 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala/ pele ho ngola ha porojeke ya boiqapelo • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho nehelana 			

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho lokisetsa baithuti ho ngola le ho tlaleha porojeke ya bona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Rejistara • Sehalo • Puo ya mmele • Selelekela le phethelo • Ithute dirubriki tsa porojeke le ho utlwisa ditlhoko tsa tekanyetso • Lenatekolo le nang le tlhahisoleseding mabapi le arabela tsa dipotso, kamano pakeng tsa porojeke le mofuta o kgethilweng wa sengolwa, ho hlaha tlhahisoleseding ka tsela e hlakileng, e mebalabala le e nang le moelelo, tlhahisoleding e lekaneng e sebelisitsweng 	<p>Sengolwa: Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, Mekgabiso Puo/ setshwantsho, morethetho, raeme • Sebopeho sa kante sa thothokiso, melathothokiso, diratswana, setaele tjhebhalo ya thothokiso • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Tema ya sengolwa: Tshomo/ terama/ Palekgutswe/ padi (qotso) (Boitokisetso ba tekanyetso ya dingolwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a bohlokwa a tema ya sengolwa: jwalo ka: mophetwa, semelo sa mophetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Tema ya kgokahano: Kgutsufatso/ dinoutsu tsa ho tlaleha bakeng sa porojeke ya boiqapelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhoko tsa sebopeho, setaele • Sepheo sa baamohedi le moelelo wa taba • Kgetho ya mantswe, tlhaloso e hlakileng • Araba dipotso • Sebopeho sa polelo, bolelele le mofuta • Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano <p>Tsepamisa maikutlo ho ho hlahiseng tlaleho e amanang le mofuta wa sengolwa le sehlooho se kgethilweng</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Makgethi (mefuta)</p> <p>Mosebetsi wa boemong ba polelo: Seratswana se hlahosang, kgetho ya seratswana, ho hlophisa seratswana.</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Lentswe le le leng bakeng sa polelo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Patereone ya mopeleto</p> <p>Tlotlontswa maamong Tokiso ya thutapuo e mosebetsing wa baithuti'</p> <p>Ho ngola</p>

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	<p>Mawa a ho mamela le ho bua:</p> <p>Mohato wa 3: Tlaleho ya Molomo Qala ka tekanyetso ya Semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Rejistara • Sehalo • Puo ya mmele • Selelekela le phethelo • Lthute diruburiki tsa porojeke le ho utlwisisa ditlhoko tsa ditekanyetso 	<p>Tema ya Sengolwa:</p> <p>Tshomo/ terama/ palekgutswel/ padi (qotso) (Boitokisetso ba tekanyetso ya dingolwa)</p> <p>Makgetha a sengolwa a jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baphetwa, semelo sa mophetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, mookotaba, tikoloho, mophethi, molaetsa <p>Latela mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamora ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Ngola moqoqo phetelo/ tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhoko tsa sebopeho, setaele, maikutlo • Sepheo sa bamaamohedi ba ditaba le moelelo wa taba • Kgetho ya mantswe le thutapuo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola moqoqo wa phetelo/ tlhaloso</p>	<p>Boemo ba lentswe:</p> <p>Mabitsomamarane, maemedi, makgethi a hlahosang, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Moetsi le leetsi, lehokedi, moetsuwa, seratswana sa tekolo dipolelonolo, dipolelo, lekgathe lefetile, lekgathe lejwale</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi, moelelo o totobetseng/ pepeneng, moelelo wa bonono</p> <p>Matshwao a Puo:</p> <p>Kgutlo, feelwane, kgutlwana, feelo</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 – HO NGOLA KA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <p>Mohato 3:(Baithuti ba etsa nehelano ka porojeke ya bona) (Matshwao a 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho se nepahetseng: selelekela, mmele le qetelo • Hlahisa mohopolo wa mantlha le dintlha tse tshehetsang • Letshwao le netefaditsweng ke setjhaba • Bontsha bopaki ba dipatlisis/ diphuputso • Sebedisa puo e nepahetseng ya mmele le bokgoni ba ho tlaleha, mohlala. Ho sheba baamohedi ba ditaba, seemo se nepahetseng (ho utlwahala), tshebediso e nepahetseng ya matsoho, tshebediso ya lentswe hantle • Nka karolo dipuisanong • Fana ka maikutlo a ahang • Boloka puisano • Bontsha ho nahanela ditokelo le maikutlo a ba bang • Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o phethele ka Kotara ya 4 le ho rekotwa 				
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8</p> <p>HO ARABA DINGOLWA (MATSHWAO 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (Matshwao a 10) – e tlamang LE • Padi/ terama (Matshwao a 10) LE • Palekgutswel/ tshomo (Matshwao a 10) 				

TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO (DITLHAKISO) (Tekanyetso ya ho ithuta tshebetsong e tswelang pele)			
<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua • Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho bala le ho boha • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang • Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng mefuteng e meraro ya dingolwa bakeng sa kgweditshelela 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi wa ho ngola le ho nehelana • Tshebetso ya ho ngola diratswana • Ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho ngola ha boiqapelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
KEREITI YA 7 SESOTHO PL KAKARETSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 3			
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6. HO NGOLA HA POROJEKE YA BOIQAPELO. Dipatlisiso le ho ngola porojeke (Matshwao a 20 + 30 = 50)</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 HO NGOLA HA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlaleho ya molomo ya POROJEKE ya boiqapelo (Matshwao a 20) • Qala ka mesebetsi wa molomo Kotareng ya 3 mme o phethele ka Kotara ya 4 ha matshwao a rekotwa 	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 ARABELA HO DINGOLWA (Matshwao 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (Matshwao a 10) – e tlamang LE • Padi/ Terama (Matshwao a 10) LE • Dipalekgutshwe/ Ditshomo (Matshwao a 10) 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Temakutlwisiso e mamelwang mabapi le ho fana ka ditshupiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ikwetlisetsa tshebetso ya ho mamela • Ho ngola dinoutsu • Araba dipotso <p>Mawa a ho mamela le ho bua Nehelano ya Molomo Tswela pele ka mosebetsi wa Tekanyetso ya 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Rejistera • Sehalo • Puo ya mmele • Selekela le phethelo 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa ho utlwisisa (sebedisa tema e bohawang e ngotsweng, mohl, bala mmapa/ ho fana le ho botsa ditaello)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa ho fumana dintlha tse tshhehatsang • Ho etsa dikakanyo • Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tiwalehang le ditshwantso • Mehopolo ya mantlha le e tshhehatsang • Ho fana ka dintlha le mehopolo • Ho fana ka dikakanyo le phethelo • Ho fana ka Maikutlo a hao <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa dikgokahano • Dipotso • Ho lekola • Ho akanya ka moelelo • Akaretsa • Ho kopanya • Hlahlobisisa <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala pele (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Ka mora ho bala (Araba dipotso, bapisa, lekola) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeliso sa dikahare tsa thothokiso 	<p>Tema tsa kgokahano tse telele/ tse kgutshwane, mohlala, ho fana ka ditaello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhoko tsa sebopeliso, setaele • Baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo • Kgetho ya mantswe le thutapuo <p>Latela tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeliso le melao ya tshebediso ya Puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswe: Mabitsomamarane, Mahlalosi: Papiso, katoloso ya leetsi Maemedi – lentswe le le leng (le bonolo) lentswekopane (mantswe a mabedi), lentswemamarane (mantswe a mararo).</p> <p>Boemo ba polelo: Dipolelonolo, dipolelo kopane, dipolelomamarane, dipolelwanakgethi dipolelwanatlhalosi</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalsonngwe, malatodi, moelelo o tobileng, puo ya bonono, mahlalosi, makgethi,</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlwana, matshwao qotso, kgutlo, apostrofi</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>mekgabisopuo, karaburetso, raeme, morethetho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho sa ka ntle sa mela, diratswana, setaele le tjehbahalo ya thothokiso • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Sehalo le molaetsa 		
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mefuta e fapaneng ya tsa ho buisana Bonketsisane: tsamaiso ya kopano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo e ntle ya kopano/ selelekela (ditsebiso) • • Tshebediso ya sehalo le lebelo le nepahetseng • Tshebediso ya puo • Tshebediso ya puo e nepahetseng ya mmele • Phethelo e ntle <p>Mawa a ho mamela le ho bua Nehelano ya Molomo Tswela pele ka Mosebetsi wa tekanyetso ya Semmuso wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Rejistara • Sehalo • Puo ya mmele • Selelekela le phethelo 	<p>Tema ya ditaelo, Bala tema bakebg sa ho ngola tsebiso le lenanetsamaiso le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonketsisane • Tshebediso ya puo • Sebopeho • Ho ntshetsa karolo e bapalwang pele <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa kgokahano • Araba dipotso • Ho beha leihlo le ho sekaseka • Akanya ka moelelo • Akaretsa • Kopanya • Hlahlobisisa <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Ka mora ho bala (Araba dipotso, bapisa, lekola) <p>Ho bala/ ho boha bakeng sa temakutlwisiso e ngotsweng/ tema ya setshwantsho(dikerafo: kerafo ya mola/ phoustara ya kerafo ya tlhahisoleseding/ jj)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa ho fumana mehopollo 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele Tsebiso/ lenanetsamaiso le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlwaya baamohedi le sepheo sa ho ngola • Etsa qeto ka setaele, nthakemo le sebopeho sa ho ngola • Kgetho ya mantswa le thutapuo <p>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswa: Maemedi, masupi, marui</p> <p>Boemo ba polelo: Lekgathe lejwale, lekgathe fetile, puopehelo le puosebui</p> <p>Moelelo wa lentswa: Katoloso ya mantswa</p> <p>Matshwao a puo: Apostrofi, ditlhaku tse kgolo, feelwana, kgutlo, kgutlwana</p> <p>Tlotlontswa maamong: Tokisa ya thutapuo ho tswa mosebetsing o ngotsweng wa baithuti</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		ya sehlooho <ul style="list-style-type: none"> • Ho tlodisa mahlo bakeng sa ho fumana mehopollo e tshehetsang • Ho akanya • Ho akanya ka moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Maikutlo a hao 		
MOSEBETSI WA TEKANYTISO YA SEMMUSO 7 TSA MOLOMO: (MATSHWAO A 20) <ul style="list-style-type: none"> • NEHELANO YA MOLOMO YA POROJEKE YA BOIQAPELO (MATSHWAO A 20) (Mosebetsi ona o qadile ka Kotara ya 3 mme matitjhere a tswela pele ka tsamaiso ya yona ho Kotara ya 4 ho nnetefatsa hore baithuti bohle ba hlahlojwa qetellong ya kotara) 				
5-6	Mawa a ho mamela le ho bua Phehisano/ puisano ya sehlopha: Buisanang ka tshebediso ya mangolo-tswibila (emeili)/ bukatsatsi/ dipampitshana tsa tlhahisoleseding <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho rala, ho etsa dipatlisiso, ho hlophisa le ho hlahisa • Akaretsa (ka molomo) Ho balla holimo <ul style="list-style-type: none"> • Tshebeliso ya sehalo, lebelo le modumo wa lentsoe • Ho ela hloko matshwao a ho bala bakeng sa phello e ntle • Puo ya mmele e loketseng 	Ditema tsa kgokahano: Bala tema e nang le emeili/ bukatsatsi/ pampitshana ya tlhahisoleseding <ul style="list-style-type: none"> • Sebopoho • Tshebediso ya puo • Baamohedi ba ditaba Mawa a ho bala <ul style="list-style-type: none"> • Etsa kgokahano • Araba dipotso • Ho beha leihlo le ho sekaseka • Nahana ka moelelo • Akaretsa • Kopanya • Hlahobisisa Ho latela tshebetso ya ho bala: <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala pele (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Ka mora ho bala (Araba dipotso, bapisa, lekola) Ho balla kutlwisiso: Ho ngola kgutsufatso	Ditema tsa kgokahano tse telele/ tse kgutswana, mehl: emeili/ bukatsatsi/ pampitshana ya tlhahisoleseding <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhoko tsa sebopoho, setaele, maikutlo • Sepheo sa baamohedi le moelelo wa taba • Kgetho ya mantswa, sebopoho sa polelo, bolelele le mefuta Hlahisa e nngwe ya ditema tse boletsweng ka hodimo Latela tshebetso ya ho ngola: <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho hlaola diphoso • Ho bala bakeng sa ntlafatso • Ho nehelana 	Matlafatso ya dibopoho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng Boemo ba mantswa: Maemedi, mabotsi, masupi, makgethi, papiso, dikgato tsa papiso Sehlongwapele, Sehlongwanthao le metso Boemo ba polelo: Puosebui, potso le ditlahiso, leetsi, lehokedi, kgutsufatso, dipotso Moelelo wa lentswa: Malatodi, moelelo o tobileng, moelelo wa bonono Matshwao a puo: Letshwao la qotso, feelwane, letshwao la makalo, fonte

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Latela mehato ya ho ngola kgutsufatso</p> <p>Tsepanisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Sebopeho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa sehlooho • Arola mehopolo ya sehlooho ho dintlha tse tshetsang • Hlalosa mohopolo wa sehlooho ka mantswe a hao • Latelanya dipolelo le ho sebedisa makopanyi le mahokedi a utlwahalang ho di kopanya mmoho e le tema 		
7	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA BOIQAPELO WA 9: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola tema ya kgokahano: (Tse 2 tse kgutswane kapa 1 e telele: Matshwao a 10) – E ngolwa pele ho teko e laolwang 			
7-8	<p>Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang</p> <p>Ho bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ho hlophisitsweng • Ho bala ho sa hlophiswang • Ho mamela • Tema e mamelwang 	<p>Poeletso le Ho itokisetsa teko e laolwang</p> <p>Ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ho hlophisitsweng • Ho bala temakutlwisiso • Tema e bohuwang • Dikhathunu/ dipale tsa metlae • Papatso • Dikerafo • Kgutsufatso <p>Dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/ dipalekgutswane/ ditshomo • Tshwantshiso • Dithothokiso 	<p>Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang</p> <p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang • Ho ngola ditema tsa kgokahano 	<p>Mosebetsi wa boemo ba mantswe:</p> <p>Mabitsokgoboka, mabitsokgopolo maemedi, kutu</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Polelonolo, polelokopane, polelomararane, lehokedi, sebopeho sa ipotso, temikiso ya tatolo</p> <p>Moelelo wa lentse:</p> <p>Mahlalsonngwe, malatodi, puo e tobileng, puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	TLHAHLOBO YA MAKGAOLA KGANG MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10: PAMPIRI YA 2 HO ARABA DITEMA (MATSHWAO A 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso ya 1: Tema ya sengolwa/ tema eo e seng ya sengolwa (Matshwao a 20) • Potso ya 2: Tema ya setshwantsho (Matshwao a 10) • Potso ya 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Potso ya 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 			

MESEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO (Tekanyetso ya ho ithuta e a tswella)			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ho bala temakutlwisiso • Mesebetsi ya dingolwa tse itshetlehileng hodima mefuta e meraro e kgethilweng bakeng sa kgweditshelela 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Diratswana • Ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho ngola ha boiqapelo 	Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo

KEREITI 7 SESOTHO PL KAKARETSO YA MOSEBETSI WA TEKANYETSO: KOTARA 4		
TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 TSA MOLOMO (PAMPIRI YA 1): (MATSHWAO A 20) <ul style="list-style-type: none"> • Tlaleho ya porojeke (Titjhere e lokela ho qala/ ho simolla ho hlahloba baithuti ka mesebetsi ona ho tloha kotareng ya 3 ho etsa bonnete ba hore baithuti bohle ba a hlahlojwa qetellong ya kotara ya 4	TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9: Ho ngola (Pampiri ya 3) Ho ngola tema tsa kgokahano (Tse 2 tse kgutshwanyane kapa e le 1 e telele E NGOLWA PELE HO HLAHLOBO YA MAFELO A SELEMO	TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10 (Pampiri ya 2) TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo e seng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20)

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO		
MAHARENG A SELEMO	HLAHLOBO YA MAFELO A SELEMO	
TEKANYETSO BOEMONG BA SEKOLO (TBS)	MAFELO A SELEMO DIPAMPIRI TSA TLHAHLOBO	
7. DITEKANYETSO TSA SEMMUSO 1 Tsa molomo (Ho balla hodimo ho habahanya le kgweditshela ya 1) 3 Mosebetsi wa ho ngola 1 Ho arabela ditema 1 Teko e laolwa ya bohare ba selemo 1 Teko ya dingolwa	HLAHLOBO E NGOLWANG Pampiri ya 2: Ho araba ditema Pampiri ya 3: Ditema tsa kgokahano	TEKANYETSO YA TSA MOLOMO Pampiri ya 1: Tlaleho ya porojeke ya boiqapelo e ngotsweng (Kgweditshela ya 2)